

САХА ОПЛОХ

ХАЫМАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

ЧУРАНЧЫ
УЛУУЧУН
ХАЫМАТ

№ 34 (8479) 2000 СЫЛ, КУЛУН ТУТАР 23 КҮНЭ.

ЧЭПШИР. СЫНАТА—1 СОЛК. 10 ХАРЧЫ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТИГЭР
В. В. ПУТИНЫ ФИУУР САХА РЕСПУБЛИКАТЫН
ОБЩЕСТВЕННОСЫН БЭРЭСТЭВИТЭЛЭРНИН
РЕСПУБЛИКА БЫЫВАРДАЛЧЫЛАРЫГАР

БІНГЫРЫВЫЛАРА

КУНДУ САХА СИРИН ОЛОХТООХТОРО БЫЫВАРДАЛЧЫЛАР!

Кулуң тутар 26 күнүтгөр баниги, Саха сирин олохтоохторо, Российской Федерации сана Президентине ким булларын бынара быыбардырын участкаторга иштөөнит. Туох да омунилайна суюх бу бынаар түмүгүттөн Ийз дойдубут дылдаатта тутулуктах.

Баниги, улустар уонна куораттар арасы политической партиялар, общественний хамсаанынвар, айар сокоттар, ула коллективтарын борсостбайталалар, Россий инниги дылдаатын, кини боры поруоттарын чечирин сайдынтырын айни эннээтийн ойдан, бинр дойдудаахтарбытын Владимир Владимирович ПУТИННЫн ойон, кинни Российской Федерации Президентин таларгылчыларынан.

В. В. Путин Россия Правительствыгар Председателъзин, оттон билинин Президент обжөниний толорон, урут тылга эро халлары кылгас ком ийногор олохтоо киплэрори сиистү. Кини излийниттии Россия эко-номикдыхыгар согххийн болижээлэро билинногор, социальный хамчылымын үргүс болиуруустара бынаарылалтар. Россия олохтоохторо кийи сокуманын уонна дойдуду интериёрийн хорсунук уонна сорунуугаалтык комикулурун иштэйдилэр. Буруу опоронтуулар уонна борик түнх ыстаачтыцар сонкот-сунгхаттан куттимиски дойдубутун хамындары аны тохтуу.

В. В. Путин Российской Федерации Конституционнын, кини демократия супулкын республика быныштыван салайынтын—дойдуду төрлийнитин төрттөрийн, Государствоюн сонкот уонна бараан быналанын-конкуренциин дын-чахчы мактагылчын бууду дын бигэ борждохнит.

В. В. Путин Саха сиригээр маддьеттэбяты, унуктын спирдэгээр сыйдьбыты. Кини хоту озорор дын кынадаатарын бийдүүр уонна государственний таймынга бынаарарга бөләм.

Россия государствотын байылалтыгынан талылышнанын, В. В. Путин Россия албан аата уонна күүн-күүнхэх хамтырын тууругар үзүүнүү дын баниги бигэ зорлодохнит.

ОБРАЩЕНИЕ

16 марта 2000 года состоялось собрание представителей коллектизов предприятий в организациях дорожной отрасли Чурапчинского улуса и предстоящим выборам Президента Российской Федерации.

С информацией выступила директор Чурапчинского ГУП по ремонту и содержанию автомобильных дорог Попов И. Н. В работе принял участие представители Чурапчинского ГУП РС АД ООО «Артмак», Чурапчинского ГУП «Медиатор».

Заслушав информацию и обменявшиеся мнениями, собрание отметил: сейчас как никогда Россия нужна сильная Федеральная власть, нужны новые молодые энергичные люди, способные и корне переделить сложившуюся ситуацию, как во внутренней, так и

Президиум Чурапчинского улуса

РЕШЕНИЕ № 18

г. Чурапча от 20 марта 2000 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

На основании заявлений участковых избирательных комиссий, внести изменения в состав изысканных избирательных комиссий.

1. В состав Чаранской избирательной комиссии включить членом СТАРОСТИНУ Люцию Николаевну и связь с наездом за пределы улуса Окуненгинской Марии Петровны.

В состав Берлинской избирательной комиссии включ-

Баниги, П. В. Путини обиенччулар, Ийз дойдударын танталчылары, кини чечирин сайдынтыгар произошли бука барыгытын куоласынтын Российской Федерации Президентин дуоунашыгар баниги кандиданынтыгар бишергитигар митырабыт!

АЛЕКСЕЕВ Анатолий Николаевич, СГУ ректора, «Отечество» Бутун Российской общественний-политический тарильтатин региональный отделение инициатор чилизиз.

БАСЫГЫСОВ Виталий Николаевич, РФ Государственный Думатин депутат

БОРИСОВ Егор Афанасьевич, Саха сирикээри «Тын сирэ» общественний-политический хамсааны салайынчы.

ВЛАДИМИРОВ Леонид Николаевич, Саха государственный тын хамайметыбатын академиянын ректора.

ДЬЯКОНОВ Харлампий Назарович, Их Тумэн депутат, Дыккууский куорат Муннэдэйн депутат

ИВАНОВ Климент Егорович, «Сахавефтегаз» национальный государственный нефтийн компания президент

КИМ Александр Николаевич, Саха национальный көрүгизират уонна саха поруотун ониннүүлүрлүгүр «Сахада-спорт» ассоциациянын президент, РФ спорт макетара.

КИРИЛЛИНА Валентина Ивановна, реинвестикаторы салайыттар уонна ипотекуустар комитеттарын председатела.

МАТВЕЕВА Изабелла Петровна, «Саха дыхтара—Аласс Хотуна» хамезанын салайынчы.

САВВИНОВ Юрий Николаевич, «Икүткәнгергөй АК» генеральний директора.

ФЕДОРОВА Прасковья Наполеона, «Хатасы тым хамайметыбатын кооперативын председатела.

(Барыта 56 кийи пинн баттаабыт)

внешней политике России. Необходимо провести социальные реформы, направленные на повышение уровня жизни населения, реальное наведение порядка в экономике России, преодолеть большое неравенство и международных отношениях.

Анализируя выдвинутые кандидатуры на пост Президента Российской Федерации, мы пришли к мнению, что наиболее подходящей кандидатурой на пост Президента Российской Федерации является ПУТИН Владимир Владимирович.

Собрание представителей трудовых коллективов обращается ко всем предприятиям и организациям Чурапчинского улуса в день выборов Президента Российской Федерации 26 марта 2000 года отдать свои голоса за кандидатуру Путина Владимира Владимировича!

Читать секретарем комиссии РОЖИНУ Марину Васильевну вместо Соловьевой Розалии Молитовны.

В состав Ноягородовской избирательной участковой комиссии включить членом МОНАСТЫРЕВА Ивана Константиновича вместо Беликова Владимира Владимира.

В состав Бахчытской участковой избирательной комиссии включить председателем комиссии АРГУНОВА Дмитрия Анисимовича вместо Полова Аркадия Константиновича.

2. Назначить заместителем председателя Ноягородовской избирательной участковой комиссии ГРИГОРЬЕВУ Елену Никитичну.

Председатель Улусного Собрания А. САРГЫДАЕВ,

В. В. Путин
Российской Федерации
Президени дуоунашыгар
кандидат

В. В. Путин 1952 с. алтынны 7 күнүттар Ленинград куранка төрөбүттө. Омугунан шуучча, 1975 с. Ленинградтаа дынинин юридический факультетин урсын бутарбита уонна ўолын ССРС Государствоюн Куттал суюх болуутуп Комитеттатын салалыбытта. Бу Комитеттака 1990 сийла дири узмозбита, од кашантан Ленинград Собчакин председатела Анатолий Собчак сүбәнит булаатта. В. В. Путин 1991 с. дири Компартия чилизиз эт, онин атырдах ыйылааыз даң доңтуу бамзабыт нутт комитар Компартия састаадыттай тахсар түнүнан бынарыны мыймымты. 1991 с. бас майын 12 күнүттэн Владимир Путин—Санкт-Петербург жарыптасын тас сабжеттөрдө комитеттаки председатела. 1995 с. Санкт-Петербург Правительствотын Председателин бастакы солбайычылан ананар. 1995 салттан Москва даңыр «Болык дызбүт—Россия» общественний-политический хамсаанын Санкт-Петербургдаа салалыбытта.

1996 с. атырдах майынтар В. Путин Москвада Россиya Президени дылалыарын дылайытчи Н. П. Бородин солбайычыланын тасын тийбите уонна бу дуоунашы 1997 с. кулуң тутарыгар дири узмозбита. Онтот Президент дылайытчи салайычытын солбайычылан, Кылаабынай контуруулдуур управление начальникынан улдапир. 1998 с. ылмайыттар от майынтар дири Россия Президени дылалытын салайычычы бастакы солбайычы, онтот Куттал суюх болуутуп Федеральний суурууспатын пачалынта. Бу дуоунашыгар үзүн олор, 1999 с. кулуң тутар майта Россия Федерации Куттал суюх болуутуп Собчакин секретари булаар.

В. В. Путин 1999 с. атырдах майын 9 күнүттэн Российской Федерации Правительствотын Председателин бастакы солбайычыланын ананар уонна Правительство Председателин эбжөниний толор, 1999 с. атырдах майын 16 күнүттэн—Правительство Председателя, ахсыннын 31 күнүттэн—Российской Федерации Президени эбжөниний толор. Экономический изуна кандидат, кыргыз, иккى ордоо, самбо да дюйдөр спорту майынчылар.

Владимир Путин одо салын Ленинград куорат башар чуужыктуу албугургаг аласынта. Ахсын кылласка химиянын чөрөр оскулалада көнүпкүттө. Урдук кылластарга уонна смальян самбонан үзүүнүүбүттө, онтот кылластарга уонна смальян самбонан 1975-кээ—дээдэдээр спорту майынчыларын толортообута. Онтот билигин итиши тайынчы, хайындар спортуун дылалынтар.

Кыргыз Людмиланын кытта университетке уонна смальян баласынтын. Людмилы филологический факультети бутарбита. Иккى кылласка химиянын чөрөр оскулалада көнүпкүттө. 1973 смальяхханын кылласында, 1975-кээ—дээдэдээр спорту майынчыларын толортообута. Онтот билигин итиши тайынчы, хайындар спортуун дылалынтар.

В. В. Путин олоруун уонна бисын Государствоюн Куттал суюх болуутуп Комитеттаки лицебытта. Бу түнүнин түсү суруллубатын ойонор, бир сыйларга кини Германнине КСБК Бастакы Кылаабынай Уралденистин (билиннити тас разнедик сүдүүснит) салайычыг үзүүлбите. Бу үзүүттөн тайлан да тизээ хаймепака, конютүнди бынаран бисор, байтоти чизин түйсүн бирбүттө суюх. 90-иес смальирга демократиян чизийт атадар турал ээр комигор кинни арас бурияга-самаа да шүтүрүү сөтөбүттөр. Одгынан барын, суюх суруллубатын тонго, кини аасыт олоочу хасынчылар туюх да дынги булан энгээхэр.

Анатолий Собчагы цытта Владимир Путин Ленинградтаа дынинин юридический факультеттеги байтоти комедееттүүтүн түрүн борсодоо чөрөртүүтүн. А. Собчак арас спирдэгээр албугургаг смальярдын кынчынан монтилобибита. А. Собчак арас спирдэгээр албугургаг смальярдын кынчынан монтилобибита. А. Собчак арас спирдэгээр албугургаг смальярдын кынчынан монтилобибита. А. Собчак арас спирдэгээр албугургаг смальярдын кынчынан монтилобибита.

В. Путин П. Бородин солбайычыланын аймас майарын үзүүлэбите уонна Россия тас оттүтэр баар бас биллиятин түнүнгар эннээтийн эт. Ити—78 дойдуга 715 объект (550 тыныччынан тахса км метр).

1998 салттан П. Бородин Президент дылалытын салайычычы бастакы солбайычыланын дуоунашыгар. Салттан П. Бородин солбайычыланын аймас майын 2 стр. кэр). Б. П. Бородин солбайычыланын аймас майарын үзүүлэбите уонна Россия тас оттүтэр баар бас биллиятин түнүнгар эннээтийн эт. Ити—78 дойдуга 715 объект (550 тыныччынан тахса км метр). 1998 салттан П. Бородин Президент дылалытын салайычычы бастакы солбайычыланын дуоунашыгар. Салттан П. Бородин солбайычыланын аймас майын 2 стр. кэр).

